



REGIONALNI CENTAR TUZLA

Broj: 02/5-1/IV-07-1-08-1/09-3

Tuzla, 09.07.2025. godine

Na osnovu člana 7., stav (1), tačka h) i člana 22., stav (1), tačka l) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05), te člana 5., stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05 i 62/11), rješavajući po službenoj dužnosti u postupku prinudne naplate duga po osnovu indirektnih poreza od dužnika VEKO d.o.o. društvo za proizvodnju voća i povrća iz Gračanice, Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla donosi

R J E Š E N J E

1. Ukida se posebna šema dužnika za naplatu PDV-a uvedena poreskom obvezniku VEKO d.o.o. društvo za proizvodnju voća i povrća iz Gračanice, ID broj: 209373190005, Rješenjem broj 02/6-1/II-07-1-08/09-1 od 07.04.2010. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 31/10).
2. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu pri Regionalnom centru Tuzla, Rješenjem broj: 02/6-1/II-07-1-08/09-1 od 07.04.2010. godine, uvela je posebnu šemu za naplatu duga po osnovu PDV-a dužnika VEKO d.o.o. iz Gračanice, saglasno odredbama člana 66., stav (3) Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25) i člana 127., stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22, 62/23 i 25/25).

Uvidom u službenu evidenciju Uprave za indirektno oporezivanje na dan donošenja ovog rješenja, utvrđeno je da ne postoje uplate po posebnoj šemi dužnika, odnosno da se nije poštovala posebna šema dužnika, da je status poreskog obveznik VEKO d.o.o. iz Gračanice pasivan od 18.04.2016. godine, da je dug za koji je uvedena posebna šema dužnika zastario i da su se stekli uslovi za ukidanje posebne šeme dužnika. Iz tog razloga, a na osnovu člana 130. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i člana 10. Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika („Službeni glasnik BiH“, broj 35/08), odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Odredbom člana 137., stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05 i 100/13) propisano je da žalba na rješenje koje donese UIO ne odlaže izvršenje rješenja. Shodno odredbama člana 130., stav (2) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i člana 10., stav (2) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika, ovo rješenje će biti objavljeno na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, a obavijest o ukidanju istog u Službenom glasniku BiH.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba prvostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, predajom na Pisarnicu Regionalnog centra Tuzla ili putem pošte. U skladu sa članom 12. Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), žalba izjavljena na odluke donijete u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježe plaćanju takse.

ŠEF GRUPE ZA PRINUDNU NAPLATU

Dostaviti:

1. Dužniku
2. Grupa za reviziju i kontrolu, RC Tuzla
3. Sektor za poslovne usluge, Odsjek za prinudnu naplatu
4. 02/5-1/IV


Suzana Kerošević